

Быыбар - 2014



САХА НОРУОТУН ТУҮТГАР ОХСУҮАР НУУЧЧА НЬУРГУН УОЛУТАР ВИКТОР ГУБАРЕВКА КУОЛАСТЫАБЫН!

Виктор Николаевич бойзтин үзүнит олоудун саяалысынтайт Саха сирийэр кини норуоттарын материаллын олохторо түпсарылар, дорубай, уоржтэх, култуурны, сайынчылах буолашарылар бэйзтэн харыстаммакка үзүнэн кийээ. Бинр сиргэ, хонтуурая олборот, үксүн күнүстүрүүтүүнэри айаннаан, субутааш, олборуу замыкбакка республика бары удуустарылар салынад. Дыннуу кытга байхар, көпсөтөр, кинизэр олохорун, кынапчаларын уоржтэн, тух кынчалары бергүйн огорор, комолюнор, олохтоох коммунистары кытга дын ингээрийнни льнаналары комускуур тэрийэр,

и эйил и энильээ социалистической ойн санааны тарзатар.

Бу капитализм системада батышастааын, борсостой дыннуу көтөүүлүүрүн, албынчынырын, дойдугут сиртэн хостонор байын, тыгын уода, государство бас билингиттээш байылан, ан дойдүү байыларын ийтэ-аанта олбороро олох сымынатын изийлийнээр онторот.

Ити кынапчалары турорпарга дын олоо түпсарылар аналаах дынчалар барышаларын, этийнэри байылан уоржнарылар турорсар. Онно юкю коммунистары кытга дын ингээрийнни льнаналары комускуур тэрийэр,

Саха сирийн коммунистарын лиидэр Виктор Губарев бой-

тин или ылгар үзүүлгэр РФКП дойдуну кризисэн таңаарер программаагар тирээүүрээр уонна РФКП ишинэ эпилеттээж буслуу соруктарынан салайтарар.

Бу соруктарга кириллээр:

— минералын-сырьеэвий байы-дуолуу государство бас билингиттээш тонноруу;

— дойдүү бойзтэн производственний секторларын тилингэрийн, оро көлөүү;

— полуокка реформаны огород, баийчарын зобж уу кириллээн сүйгийн;

— социалын революционны огоруу; босхо уоржтэйн; дорубуйя харыстыбыла; дынчу чэлчээлийээх, мэктээзэммит дызгинт-устуун хиччинийн;

коррупцияны уары байас бары таңымырьгар охсунуулуп тэрийин.

Итингэн көрдөхө, Виктор Губарев – киэн уопсай уонна политической сайдылаах, дирин билингээх, государственный ойлоо-сандаалаах коммунист. Уонсустуба оловун дирин ник үүрэгнит. Кини кынапчаларын, эрэйчэрийн этийн-хасынлан билбит, ону турорпарга научнай суюнчалары тобулбут, норуот ортолутар салындар, узэлчилр, кинизэ дирит бэришилгээх толору сүүпил норуот кийнгэ, кини кийнгэ буоларын дын укэз билгор.

Онон Виктор Губарев – Ил Дархан дуонунаынгар

тальштарга дюнүнцаах көрдэгдэл.

Саха дыноо, саастахар, кырьцаастар, үзүээн иштээчилээр, эрчимийэх эзэртэр, олохуту түпсарын түбүтэр бинр санаанын салайтаран Виктор Губаренка куоластыадын!

Семен АЛЕКСЕЕВ,
КПРФ батзэрээнэ, КПРФ Саха сирийн салын хонтууролтур-революцыйн хамынгийн берэсээдээлээ.

(Оффбумаги на основе болготоо түркестаны печатной промышленности им. М.А. Гаврилова (Бишкек) В.Н. Губарев)

Тыла ханаайыстыбата

УЛУУСКА АТЫРДЬАХ ҮЙЫН 28 КҮНҮНЭЭБИ ТУРУГУНАН ОТТООНУН КӨРДӨРҮҮЛЭРЭ

№	Нээлийнээр	2014 с. байлаан тонна	Кэбийн тонна	Байлаан туулутун %	График %
1.	Алаадар	1647,0	1454,5	88,3	98,7
2.	Армылаах	1685,0	1560,0	92,6	101,1
3.	Бахсы	1783,0	2374,0	133,1	159,2
4.	Болтонго	1676,0	2113,0	120,1	86,1
5.	Болугур	3024,0	2320,0	76,7	74,6
6.	Кытанаах	1864,0	2214,0	118,8	131,6
7.	Мугудай	2235,0	2265,0	101,3	130,0
8.	Одьгуун	3120,0	2710,0	86,9	84,4
9.	Соловьев	2853,0	3048,0	106,8	97,5
10.	Сылан	4209,0	4108,0	97,6	122,5
11.	Телей	1375,0	1590,8	115,7	118,9
12.	Хадаар	1697,0	1681,0	99,1	114,1
13.	Хатылы	2058,0	1760,0	85,5	86,7
14.	Хайахсыт	1792,0	1609,0	89,8	92,2
15.	Холтого	3608,0	3187,0	88,3	109,7
16.	Чакыр	2505,0	1478,0	59,0	92,2
17.	Чуралчы	2121,0	1804,0	85,1	112,0
Улуус үрдүнэн:		39252	37176,3	94,7	104,2

2014 СЫЛ 8 ҮЙЫН ТУМУГҮНЭН УЛУУСКА ҮҮТ СОБОТУОПКАТЫН ТУМУГЭ

№	Нээлийнээр	Байлаан 2014 тонна	2014 с. 8 үйигээ			Толоруу %	Мизсэ
			Байлаан	Туулла	2013		
1.	Алаадар	282,0	198,0	236,2	186,9	119,29	7
2.	Бахсы	352,0	247,3	279,4	249,5	112,98	9
3.	Болтонго	274,0	192,6	121,2	154,6	62,93	16
4.	Болугур	553,0	388,4	320,4	324,2	82,49	15
5.	Армылаах	321,0	225,5	276,8	255,4	122,75	5
6.	Кытанаах	281,0	197,4	237,5	226,6	120,31	6
7.	Мутудай	355,0	249,3	259,1	218,0	103,93	10
8.	Одьгуун	523,0	367,4	351,5	417,2	95,67	11
9.	Соловьев	546,0	383,5	503,8	557,5	131,37	4
10.	Сылан	772,0	542,3	458,8	334,1	84,23	13
11.	Телей	207,0	145,3	207,3	174,7	142,67	1
12.	Хадаар	311,0	218,5	287,2	262,0	131,44	3
13.	Хатылы	349,0	245,3	206,6	201,7	84,22	14
14.	Хайахсыт	244,0	171,4	229,4	213,9	133,84	2
15.	Холтого	669,0	470,0	400,5	461,9	85,21	12
16.	Чакыр	494,0	347,0	413,2	378,7	119,08	8
17.	Чуралчы	367,0	257,8	143,0	148,1	55,47	17
Улуус үрдүнэн:		6900	4847,0	4929,9	4765,0	101,71	

М. А. ПЕРМЯКОВА, тыла ханаайыстыбатын управлениеистын агронома



КПРФ



Иннокентий Николаевич Аммосов утууска бары битэр, ылкыстыр утуманы салайдаччыбыг. Кини билигин Республика ининки сайдынын тәрийер РИК ААО улеман хампашыны генераль-ней дирекциянын солбайлаштын бергетаңызлаахтык үзгелли-хамсынын салыштар. Бу балшын ыйын бастасы күнүнгөр Иннокентий Николаевич күн сиригэр тореен, орто дойлу утуетун үксэтэн калбит кемин бәзиз күнүн үндер, ылых киши орто омурдан салынын 65-с жаңырын санынгар түннөр.

Саха Республикасын Норогутт ханаадыстыбагын үгүүлэх үзүүлэлт, Чурагчы улууңун уонна аяла ийнивик бочоотгах гражданина, И.П.Лисиков анын биризмийэ лауреата Иппокений Николаевич Аммоосов Чурагчы улууңун сайдылыгын биир үзүүлэлт - иис хангарбыг, эзбек дынунцаах санзын күйөрэ сыйцыар тумус туттар сайдыачтыбыг буолар. Улуус байырынан үчлиир күмнэр Чурагчы улууңун социалынай-экономичекий сайдылыгын биир күмниник түмэ түгүзүн үрдүк тайшынта тажсыйбыт. Ои барыга күнники сыйнагра сайдыбыг бигэ огтуя, түмсүүбүт үгүү холобура буолар.

Иннокентий Николаевич Аммоов 1949 салдааха Нам оройногутар II Хомустаах ижинилгээр торообууг. Коноруулүү кэмзигээр төрөштүүгээр Кэбээйн оройногул Куокуйнтар тий-битгээр. Аяла 1943 салдаахаа бу холу лойну сиритэн Кыныл Армия эхкэлигээр ынтырьлан бербына. Сэрии өннүүдээн 1946 салдаахаа зрилигээн өвлийнгээр тохиёор уончы ынгол буолан II Хомустаахаа кынгас кэмтэг олонсуйга съидымыгтара. Ол ялангу ялгаралтад дойдудаларын Чурапчыны булаан Мугулайтаа олонсуйбуттара. Онон Иннокентий Николаевич обо санаа Мугудай ижинилгээр ааслыга, оскуулсан эмэг мянга бүгэрбигээ. Ийэтг Ирина Ивановна, аяла Николай Кузьмич дьонун үзүүнт лын этийн. Харыларын күүнүүэн бары овогоруун аялгарыг түрүүран, үсрэхгээн, үзүүнт дын онторбутгара.

Куруук урдоо талаар Ишхөөгийн Николаевич кини сирэгээ тийзэн үерэммитэй. Благовещенский куоракса тъяа ханааныстыбатын институтуун бүгэрэн, экономист шинийн ылан тоорообуг Чуралчыншар юлбигээ. Олонь ыннаа харыс да сири хабарныбакса улууңугар үзүүлбигээ. Республикаын басынг үзүүнэн аятырар – суралыр Эрилик Эристин аятынан совхоза кынжыбынай экономиынтаа, олон союз директорын сонбуяаччынан үзүүлбигээ. Элэр, көскүүзөх специалистын 1978 сыйлаахха санта тэрийшигийн «Чурагчы» совхоза директорын анан ышынлыгтара. Очижогро бу совхоз үзүүг үтгүс хайжсажа хайжынчынан билээр. Ыараахантай чарыйбакка 27 сафтан эрэ санга авастыг залэр директор лашааныннааын, хортууллахтык үзүүлирийн тута корпорбүтээ. Одорор дыныцэр, гаражтар, икки этээгээх оромыонийннур маастрыкский, Кырганакод упуйшан, Арынчлоо кулуун тууллан угуу-субуу олохсо кирилээбигтэрээ. Үрдүнтэйн үзүүлээр, одорор усулуобуйнлара туссан, үз таныма эмзин бишүүрүүк үзээгүйгээ.

**САЛАЙААЧЧЫ БУОЛАН СИРГЭ ТӨРӨӨБӨТГӨР,
САЛАЙААЧЧЫ БУОЛАН ХАТАРЫЛАН ТАХСАЛЛАР**

Иткази сирээтэн производственийн коридоруулээр сэргээгээ тусган ишлэгээр. И.Н. Николаевич сохиход улсын тусгасрын тас күүстэрийн табыз эмзүү тунаамынга. Нерийнтийн куоратгааны ГРЭС үзүүнтээрэйн хэлтэс шефигээнээс тээврийн-тэхнигийн үзээлээрэй, тутуун мэдээллийн болтууга улаанч хамсгалын тахсэбьнэ.

Салты салайааччы бынныгынан бунаң-хитан аны узереэд ышылдыра. Хабаровскайдааңы үрлүкү партийнай оскууланы сирийликтөкти буттарын кийин Чурагын улууңутар ССКП райкомун инструкторынан, салтын партия Чурагчылдааңы райкомун II секретарынан талышлан узүү эршигүү-мускулдан испилтүү. Тэрөнинизэх салайааччы эйгэтэ чотчуулан райсовет исполнокомун председателин бастакы солбуйяаччылынан, агропромышленной холбоонук префектуралык олус ганаарылваахтык узилэбигүү. Бу кэмпирэ улакан сут-куран дылдар бүрүүкээбильтерэ, ким куралып, кийин кийин кийин кийин.

уянын-халынын түрүгүү туругтуу көмкөрэ этилэр. Приморской, Амурской, Кемеровской, Хабаровской уобаластардан тиңээ от аудылдыбыга. Манна Иппокентий Николаевич элбахтэ каленбараң, талымнаах көспөлийн эри ылыптыта, бүгүн оройдун сый тахсынынтар оттоонун хамшашынатын төрийнин сирай эннегзэх буолан улашы үзүн кыйай түшүп. Оччолору үзүтээбит дын берүү бишкээр, чурагчылар тиңбэн Булүүэ, Көбөйнгө, Горнайта, Намига, Ханчалска. Олчухумээр туруу үзүнчтэрийн дакастаан, онно олохто-охтор кыйайын оттоон ылбаг забек отторун батымзен кылшаро. Ол оту тизийни эмэгтэй улахан кындаа эт. Кыннынары эт

оту «Киргизстан» дизайн заттах престижнорызмийсөз прессетээн массымыналарынан тэйин булаара. Олус сыралдах узэни биниги дэммүг оччолорго кыйа тушуптара.

Сайга хэм кэлигин тывана улам билээн союзэка салайзачыларын талар бусобугтар. Ол куруук Эрлиг Эрлигийн азнын союзэка альтернативийн култаслаанынга кийайн, узбийг дөн зөвлөхүүнэн дижиткорионийн тальсынбыта. Манин сири кылаа уз сийнингэхэд ынтылан сүефүттэн кэлэр дохогут бишүүрик улааныгыга. Ханынк бацарад сайндын торуутгыг буулгут туу эйгэлгэр, утус сяратын уурбууа. Ол куруук производствийн обласкар, хотоннор тутууларын тэнэ, социалний салсаа сайдынтыгар уз күүсөө ынтыльбыла. Диринтээзи аграроскоопа таск дэлзийн тутугута саяцаммыгта, Чакырга, Хайхынксаа кулууб дынзэрэ, Хойгобоюу унуйшат тутулсан узээ кинр-бигитэр. Собисской туул эзэн союзтарын бийшигийн тэйян уз кийбээ.

Иннокентий Николаевич Төлөйгээ ханс дэвнээсээ бий болсон ылан нийтийн баянчлыгынан 1994-ын салтанд узүүлжээ. «Төлөйбүр болинги Төлөй онторбутын багтаамжлах баянчлыгын» – дээр дэвнээсээ бий болсон ыланын төслийн нийтийн баянчлыгынан 1994-ын салтанд узүүлжээ. Иннокентий Николаевич узүүлжинтэн билээрдэж тусгасуулж, дэвнээсээ бий болсон ыланын төслийн нийтийн баянчлыгынан 1994-ын салтанд узүүлжээ. Иннокентий Николаевич Төлөй олон улсын төслийн нийтийн баянчлыгынан 1994-ын салтанд узүүлжээ. Иннокентий Николаевич Төлөй олон улсын төслийн нийтийн баянчлыгынан 1994-ын салтанд узүүлжээ.

Ханаайыстыбаный экономика салайтагар эрлийбит, таа ханаайыстыбатын тордугтэн билээр, салайанчы Иинокентий Николаевич уулас баяныгынан 2002 сүүлчилгээх талыциар. Республика бийр бастын уулуун Иинокентий Николаевич 2008 сүүлчилгээх дэлхийн салайбыга. Кини

байылакзан олоңбуг сыйнарызар тұндастыбытын салалы биілдердің инники хардышлаабытта. «Чурагчы ТХПК» иінін үлгаппир Мугудайдағы пищекомбинат олоңко кирибиді. Онгорон таһарым таңымса үрдің жардинисә тамсыбытта. Сайындықтаның программатыгар эксперимент күттөрді, үйіндең дәлелтер хайысқау. Республикада холубур тұттушар жоқкыл изох механизмнәр алоңко кирибйттар. Кооперация изгіліктірінен тәрілдің сүннүн, сыйныны илгін нымалардың сайдынғы болатча ыраах хардыштың онгорбуттара. Бу сыйнарга үт тұттарында уонна салығы, ынақ ақсаандың зәбеттінің үзілдер опус көңүүсізжасын тәрілдің мыттылыбыттара. Улус санаатта улахан болшомтону ыччат дың дысқа жаңнайтырғыз, зерттеушілер олоң сүйүуларынан уурара. Ол күрдүк ычталдырылғаннан-нәтінде программа олоңко киризилген. Биологияның сүйүннен ыал олоңсуйбұз «Молодежный» десен сана квартал баар Манна улус байытыға чөолдан більшік устройство кириллінгәр, тың сарығаңдар түпсайдай костүзүштәр дыңдайтын жаңнайтырғыз, зерттеушілер олоңко киризилген. Биологияның сүйүннен ыал олоңсуйбұз «Молодежный» десен сана квартал баар Манна улус байытыға чөолдан більшік устройство кириллінгәр, тың сарығаңдар түпсайдай костүзүштәр дыңдайтын жаңнайтырғыз, зерттеушілер олоңко киризилген.

Улуус дънчалатын бынччык
ийхэнүүнэн улуска санга баанчар
арылтаниар ишгеччай кредиттэйни
олохо кирибиз, тээ дюнчтар туналан
барбыла. Ону тэнэ олорор дысэн тутуу
тустаах программаларынан дүйнанан
бэрт сизигзехик сажаламмыга. Төлөй,
Бахсы, Чыншира таас оскуулара тутуулан
олохо кирибйтэрэ. Баларга санга
сыналай кварталы кыйтар кынчталан
котельчайдар тутулубуттара. Тээ сирин
дьено дызлээрин кинн иштэвэг холбом-
мугтара. Чурагчы сэлиэннээлигэрэ
Мурун-Тынымыйда оскуулса санга таас
дьиэтэ, спортивнай саалага тутулсан
олохо кирибиз. Маны сэргээж
С.А.Новгородов аяланан Чурагчынары
орто оскуула дьиэтэ торшутгын
сангардыгын сөрмөнүн гэммитэ.

Үйлтийнгээ улускаа улахан үзэгчдээ
ынтынлан өлжилжээ. Ол курдук
Каңеруултуу мемориала, Кыйбы сквер
туултуубустара, Ая дайы Улуу сэрийн
памятнынгыар реконструкция бербэ-
та, зөвхөн кийинэ бэхжүүлээн тахсыбыгта,
кийн ынтырынлаах конференциинаар
буулан кеңеруу тизмээг улускаа уюна
иñчилийкэрийн үүлүччүү
уоротилшигитэй. Кыйбы скверийн туултуу
улахан үзүүн зоржиро. Оны отчегоону
цаанатга тэрэлтийн түмэн, льону-ср-
этэн соморолгоон илийн Үйнлэг сирх
ыбыц сквери олохко кийлжбигээ.

Сүол тутуутын салалта билүрдиктүрдүк таңымга тахсыбылы асфальт сообуга баар буолбута, Сыланг уонна Циринг, Ханшар хайысатырыгар улжан жо ыытылышбылы. Чураңылар ууну жаңааныбыт Н.Н.Баранков саяттан салалдан көлбиз. Ол көлөөнүз үзүпин саларын улуска зебах быныт онгонулубуга. Башылт улажан турсулупу жасылыт Хатыны шаюз-регулатора, Толой, Чыншара, Кылганах, Ольдуун бындылтара түмсүүзүүх үз тумгүнэн олооху киирбитеэр. Ламши, Мэндиш, Циринг, Сыланг күеңтэрэ технической бынварыллары суруулан тустаах үз барыптыгар кылхтар уоскөбөйтэр.

Республика инвестиционной бюджеттын тутуулчысы комүскөзөйин бу замнардын олус уустуктук берара. Ол да бүолшар Ольгуун оскуола-липсийн, Чурагчылаадың ицэрийнээг оскуоланы, хотуу көнөрүлүү кыттылаахтарыгар эхородор дың тулутун кудук улаан турурсуулар республикага аялбылаантай сирийтэрэ. «Үтүү лызыл» хамсааның жонгүү улуска спортынчалар, «Санга долох» ханынг редакциянын, телестудия, ветеринария управлениеистинчи контораларда, Сыншынта улаан күлүүн, түпсай кестүүлээх ўнуйзиннэр, ханылаадар усунча да атын сайдыннын туустуур, дюн кынжанынын аччагар

тууузар олох соңынан кийрбите. Сандынын матырыяаллар улуска кизинчилик тарбиялаптарынан даяналта урпакты таңымаал боломжигүү болтун.

Андрис білсектээр эркіншілдікке, таңылған кирии үбүзенни олус сатапсылашыл жөнінде үлесінде көмек көрсетті. Аның анықтамасынан кейін көмек көрсетті. Аның анықтамасынан кейін көмек көрсетті.

«Чуяртлы күорат булуп..» дин бишин хас салайычты убугутган тус ээлэн Иннокентий Николаевич Аммосов этингэ буудар. Оңнөөрө олус ыраадаа дылы корен этилигит сырткы санас бишин бергى олохондун сою - маңайга угустэр белизгинаштар. Иннокентий Николаевич тус бойзى туруулганас туттарбыг «Лыйлы» культура уюнина дукку-обунас кинэ бишин удуустулут кибай-изр кишинин киэртэг турар. «Тыа

сиригээр таас түүн барылан сөн зөйт», «Чурагчыга дааны мөнхийн эзлэх таас олород лынээр баар буулгуухтарын сөн зөйт» — дээр санав булгарийн тээвэр дээш-сэргээсүүтээр баар буулбуй. Улахан ууцтуух салайгаачын баянлыксынр хэмжээр республикацаа билээр-хөстөр күүчтэй хадааны кадырлары түмээ тардан дынамтия хамаанталын тэрэйэн, ижилдээж баянлыкшарын тирээрийн улахан танымцаах улчиуны қайда түүнчлэг

Дүнгөн тирөн, дыныардах үзүүнэн бииртэйн биир үктэли дебайсан, салайзачы быйытынан хатарылсан тансын угүү холобураа буудлаа кини үзүү, кини олого. Иннокентий Николаевич засылын ажар буогла да курук дүнгөн тохижуулалтадаа туркуу көм сагашибшид салайзачыларыгар, бииргэ үзүүлэбигт коллегаларыгар, таңаарылсаах үзүүлэринэн дьону кобуулур ыанныыхсыгтарга, механикаторшарга, салайар, тэрийсэр специалистарга орчуу угүү тылгары анын. Кини бу сиргэ эмисээ ындаа да салайзачы буолбаг, кини бунаан - хан, дьону кылта ындаандажаа бииргэ алтынан, көм ирибилингэн угээж-хамискаа зурсцэн-буруутсан салайзачын буола үүнен тахар.

Иппокентий Николаевич иллюзия
дью көргөн аяа байылтыга, тапшылаах
ээс. Кэрэннисон Ульяна
Васильевналын оюулорун, кийин сизт-
терин сахалыны сизринен айылтапы
тапты, дөңгөтү угүенү эрэ коро, сыр-
дыбы ыралтын шигэн-тасайлан
сынчылаларга үтүү холобур буолар. Бу
дыйн көргөйтэй үзүүнтүү киин ханаи
бајаарар уүнэр-сайшар юсупчилоо
куруук юспанийэр, үзүү түү тумсүү
зэрлих будаларын билэх холобурдуулар.
«Үзүүнтүү киин» дүйн үтүү ойлобуту эро-
туулар.

Бишиин Иннокентий Николаевич Республика Ысык Сүбэтин чынызын, Государственный Дуума депутатын, бастакы Президенттеги М.Е.Николаев общественстнай комиссииноччуу. Оны сэргэ РИК ААО хамшанчына салалтынгар улталыр-хамсыры. Того даңызы Дюкууский кураскы спордор ташылаах Чурапчылыгын олус чутас, кини «Чурапчы» түмсүү проселателин солбууяаччы, Төлөй изэнтигээр Правительствоттан анаммыт куратор буслар. Маны сэргэ Төлөй оскуушын полечителлерин Субзин уон бийс сый салышын, иницион-саяланын көшү. Олон сайдыбыг салалтынтын тохтолюп тууттар кынамсыгта олус улахан, мынар уюн берг таңаарылаах Кин субзэ, бынччы кемоого улуус зидж тэрингэлтерин, изэнтигэлтерин сайдыларынгар кырага сух.

ӘБДӘРДӘЛИЙІБІЛІГІ!

Күнгү коллегалыбын Зиннида Михаиловна
НЕУСТРОЕВАНЫ 70 саңақынан итептик-
истигін жөрдемінібіт!

Барабаптың кытанаңдору обуианы, шугас
жонун тапшыларынан шуптапан унун дөңгөлөх
алмасу, жетілдірілік, баға санағ бастының, утуда
салағат утмозын.

Сибәсек биригэ узілзобиг жыргылтарын.

БИЛЛЕРИНДЕР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Процесс сруб из бруса 7x7. Попора эжак со стропильами и
балками под пот. Самоьево. Цена 340 тыс. Торг.


Шкуры белого песца – 8 шт. Высокая фабричная. Цена договорная.
Телефон: 8-962-735-88-70.

МТЗ-82 тракторы, окоюз минхары атылышыбыз.
Тел: 25-629. 8-967-912-37-33.

Турелик смыльтар самовар система сююз тұшанар.
Тел: 8-984-114-21-83.

7 зергі тұрбадаң башеріп онох, тас тұрбадының
альтернатива. Сынанта 9 тиң. сокп. «Дружба»-4 саптасу часка
(рабочий), сынанта 1500 сокп. Казиевская химия, мышы, аты-
тасының көмізшілігінде тұтулар. Сынанта көтөспенинен.
Тел: 8-962-738-80-76.

1990 саңақтар «Беларусь» тұрақтар атынанар. Сынанта
көтөспенин. Тел: 8-964-428-55-15.



КРУИЗ «ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ»

на комфортабельном
 теплоходе «Демьян Бедный»
 2-4 сентября 2014 г. (2 ночи)

Финиш осеннего круиза - разыгрывается лотерея
по номеру посадочного талона!

Главный приз - телевизор LG!!

Отправление с речного порта Якутск 20.00 ч.

Прибытие: 08.00 ч.

Стоимость: 9600 руб. на 1 чел.

Все включено! (входной билет в парк «Ленские столбы», национальный обряд, 3-х разовое питание в ресторане (шведский стол), развлекательная программа, дискотека, прослушивание постельного белья).

Заявки принимаем по телефону: 8(412) 444-175,
8-914-281-4477, 8-914-281-4411, yakuttravel@mail.ru

Наш адрес: г. Якутск, ул. Аммосова 18, 2 этаж,
офис 2/2, туристическая компания «Путешествия по
Якутии».

АБАЙТ СЫРДЫК КЭРИЭНГЕР

Михаил Михайлович уруккута Саха республиканың бастакы
тырахтарының стартынан бирилдіріләр, калың пәннен да
сындар лаңыз Еріншік Эрістин
жетінен соғақ рабочийнан
узалзебіт. Иліле Азиз
Гавриленкоң сағыны тұхары
Еріншік Эрістин жетінен
соғақ соғын узалзит ет.

Абайт 1952 саңақта Дирінг
ортосынан тұрған нүсөв
қызылсау үрісін кирибіз. 1967
саңақ осқылағаннан мұра
байланын флагтар су туусының
аттаммында уонна 1970 саңақ демо-
билизацияның калбеті.

Роман Михайлович
абылғыппан берілгендей тапана
тардиді 1971-1975 ж. сс.
Дылкускайдағы художественный
университет мусоустың шығармашылық
журналында. Училищесін бүткенде
бараң «Сардана» фабрикада.

Бағыншың шабыт, Саха
Республиканың норматив
нормативтерін сойиуул
чыныздың, маастар-косторез
Пиногин Роман Михайлович
үнүн, нарахан мырының ылшарасы
ортосынан олорупан тураабын
40 жынтулған бу сый атынаның ылшын
27 күнгүз түшініл. Абайт 1947
саңақта күнде түрән 24 күнгүз
Холмогор қаласынан Еріншік
байланынан торообут. Абайт

Муниципалитеттік образование «Чурапчинский район»
Республика Саха (Якутия)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1679

от 27 августа 2014 г.

О внесении изменений в распоряжение главы МО
«Чурапчинский улус (район)» от 24.07.2013 года №1235 «Об образовании избирательных участков, участков референдума, симплексов для всех выборов, проводимых на территории муниципального образования «Чурапчинский улус (район)»

На основании Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», решения Совета по местному самоуправлению МО «Чурапчинский улус (район)» от 29 июня 2014 года, распоряжением

1. Внести изменения в список и адреса избирательных комиссий, назначенный для голосования на выборы, проводимые на территории МО «Чурапчинский улус (район)», а также всех референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов:

1. Айылский избирательный участок № 657 – территория Аларского наслега, центр с. Чегига, ул. Протошаково, 29, здание Аларской СОШ, тел: 28-374. Границы с. Чегига.

2. Айылский избирательный участок № 658 – территория участка Айылского наслега, центр с. Айыл, ул. Комсомольская, 17, здание Айылской СОШ, тел: 23-739. Границы с. Айыл.

3. Бахытский избирательный участок № 659 – территория Бахытского наслега, центр с. Толон, ул. Мира, 5, здание – Бахытская СОШ, тел: 28-519. Границы с. Толон.

4. Болотинский избирательный участок № 660 – территория Болотинского наслега, центр с. Харбина-2, ул. Новотроицкая, 14, здание-Болотинской СОШ, тел: 25-551. Границы с. Харбина-2.

5. Кындылский избирательный участок № 661 – территория участка Кындыл Болотинского наслега, центр с. Кындыл, ул. Центральная, 1, здание-Кындылская школа-сдат. школа, тел: 25-514. Границы: ул. Кындыл.

6. Бодурукский избирательный участок № 662 – территория Бодурукского наслега, центр с. Миндай, ул. Ленина, 11, здание-Миндайская СОШ, тел: 29-233. Границы: с. Миндай.

7. Калынинский избирательный участок № 663 – территория Калынинского наслега, центр с. Калынин, ул. Октябрьская, 4, здание-центр досуга, 23-645. Границы с. Калынин.

8. Мутуадайский избирательный участок № 664 – территория Мутуадайского наслега, центр с. Маралай, ул. Октябрьская, 81, здание-Мутуадайская СОШ, тел: 27-692. Границы с. Маралай.

9. Окулукский избирательный участок № 665 – территория с. Дыбыса Окулукского наслега, центр с. Дыбыса, ул. Карла-Маркса, 25, здание-профессиональный лицей № 14, тел: 24-459. Границы с. Дыбыса.

10. Юрий-Кюсерский избирательный участок № 666 – территория участка Юрий-Кюсер Окулукского наслега, центр с. Юрий-Кюсер, ул. Юрий-Кюсеринская, 25, здание – Юрий-Кюсерская школа-сдат. школа, тел: 24-355. Границы: ул. Юрий-Кюсер.

11. Сойонский избирательный участок № 667 – территория с. Мырын Сойонского наслега, центр с. Мырын, ул. Амгинская, 40, здание-центр досуга, тел: 29-422. Границы: с. Мырын.

12. Хамытский избирательный участок № 668 – территория участка Хамыт Салыновского наслега, центр с. Хамыт, ул. Хомидовская, 10, здание-Хамытская школа-сдат. школа, тел: 23-106. Границы: ул. Хамыт.

13. Усул-Кюеский избирательный участок № 669 – территория с. Усул-Кюес Сынжекского наслега, центр с. Усул-Кюес, ул. Макарова, 5, здание-Усул-Кюесская СОШ, тел: 23-384. Границы: ул. Усул-Кюес.

14. Уланы-Кюесский избирательный участок № 670 – территория участка Уланы-Кюес Сынжекского наслега, центр с. Уланы-Кюес, ул. Мельникова, 14, здание – Уланы-Кюесская школа-сдат. школа, тел: 23-171. Границы: ул. Уланы-Кюес.

15. Тенинский избирательный участок № 671 – территория участка Тен Сынжекского наслега, центр с. Огуур, ул. Монастырская, 13, здание-Тенинская школа-сдат. тел: 23-323. Границы: ул. Тен.

16. Баринский избирательный участок № 672 – территория участка Боро Сынжекского наслега, центр с. Бороду. Сынчека, 14, здание-Баринская школа-сдат. тел: 23-310. Границы: ул. Боро.

17. Телеский избирательный участок № 673 – территория Телесского наслега, центр с. Телес-Лырик, ул. Телесская, ба-зине-центр досуга, тел: 27-339. Границы с. Телес.

18. Хатынайский избирательный участок № 674 – территория Хатынайского наслега, центр с. Харбина-1, ул. Партизанская, 16,

затир. Хатынайская начальная школа, тел: 25-334. Границы: с. Харбина-2.

19. Юранг-Кюельский избирательный участок № 675 – терри-
тория с. Юранг-Кюель Ханарского наслега, центр с. Юранг-
Кюель, ул. Сертена, 28, здание-Ханарская СОШ, тел: 26-366.

Границы: с. Юранг-Кюель.

20. Ориник избирательный участок № 676 – терри-
тория с. Ориник Ханарского наслега, центр с. Ориник, нет улиц, без коми-
са, здание-Ориникская школа-сдат. тел: 26-331. Границы: ул. Ори-
ник, здание-Ориникский избирательный участок № 677 – терри-
тория участка Мельжинский Ханарского наслега, центр с. Улан-
Эбя, ул. Тирабукина, без номера, здание-дом культуры, тел: 26-311. Границы: ул. Мельжин.

22. Хонготинский избирательный участок № 678 – терри-
тория с. Дырин Хонготинского наслега, центр с. Дырин, ул. Марынинская,
10, Дыринская СОШ, тел: 26-382. Границы: с. Дырин.

23. Мельжинский избирательный участок № 679 – терри-
тория участка Мельжинский Хонготинского наслега, центр Улан-
Эбя, ул. Тирабукина, без номера, здание-дом культуры, тел: 26-311. Границы: ул. Мельжин.

24. Чакырский избирательный участок № 680 – терри-
тория Чакырского наслега, центр с. Чакыр, ул. Эрлик-Эрлиев, 2, здание-Чакырская СОШ, тел: 26-751. Границы: с. Чакыр.

25. Центральный избирательный участок № 681 – терри-
тория Чурапчинского наслега с южной стороны моста им.Д.П.Лазарева,
далее по северной стороне ул.Ярославского до пересечения
ул.Комсомольская, далее по восточной стороне до пересечения
ул.Красинского, далее по восточной стороне ул.Красинского
до пересечения улиц П.Алексеева, далее по северной стороне ул.
П.Алексеева до засыпки в микрорайон Нышилди, по восточной стороне
улицы Нышилди до клуба Мурзалим, далее по северной стороне
улицы Нышилди, далее по восточной стороне реки Нышилди до
объездной въезд на мост Нышилди, пересекая трассу Чурапча-Сын-
чын, проходящей обрывом, далее по восточной стороне обрывом
Чурапча до пересечения ул.Трактская и Эрлик-Эрлиев, далее по
северной стороне ул.Карла Маркса до моста Лазарева.

26. Косилинский избирательный участок № 682 – терри-
тория Чурапчинского наслега с перекрестка улиц Эрлик-Эрлиев и Трактовая,
щоль улицы Эрлик-Эрлиев и Ленина. Далее по северной стороне ул.Ленина до пересечения улицы Эрлик-Эрлиев и Трактовая, щоль улицы Эрлик-Эрлиев и Ленина, далее по северной стороне ул.Ленина до пересечения улицы Красинского и П.Алексеева до засыпки в микрорайон Нышилди.

27. Марынчакский избирательный участок № 683 – терри-
тория Чурапчинского наслега с южной стороны моста им.Д.П.Лазарева
щоль северного берега речки Кондра до конца ул.Кондра обхватывая ико-
нами-богородицами «Кондрат» по южной стороне ул.Ярославского до пересечения
ул.Кондрат и Трактовая. Далее по северной стороне ул.Трактовая до пересечения ул.
Кондрат и щоль микрорайона «Молоканый». Далее по северной стороне ул.Кондрат
до южной стороны ул.Карла Маркса до моста Лазарева. Учебный центр «Арна»
улица Ленина, 44, тел: 41-288;

28. Чарынский избирательный участок № 684 – терри-
тория Чурапчинского наслега от южной стороны моста Лазарева и по
восточной стороне улицы К.Маркса до пересечения улицы К.Маркса и Трактовая. Далее по северной стороне ул.Трактовая
обхватывая южную часть Мурзалим-Тымылды до границы территории
Нышилди замыкая через северную сторону реки Нышилди до моста Мурзалим-Тымылды ЧПИФКС, ул. Спортивная, 2, тел: 42-515.

Данное распоряжение опубликовать в улусной газете «Санга олох».

1.2 Контроль я исполнением настоящего распоряжения осущест-
лять за собой.

А.Т. НОГОВИЦЫ